

# IMPALA PLATINUM LIMITED

## TOKUMENTE YA TSHEDIMOSITSO YA TLHALOSO

### KATOLOSO E E KOPELWANG YA LEFELO LA GO PAKA DIKOLOI KWA KHOMPOLEKESENG YA SHAFT 16, KWA MOEPONG WA IMPALA PLATINUM, TIRO YA KWA RUSTENBURG

SEËTÊBOSIGO 2021

#### KETAPELE

Impala Platinum Limited (Impala), lekoko la setlhopha sa dikhamphane tsa Implats, e na le tiro ya go epa le go dirisa dimetale tsa setlhopha sa polatinamo (*platinum group metals* [PGM]) e e dikhilomitara di ka nna 16 kwa bokone-bokone-bophirima jwa toropo ya Rustenburg, mo Mmasepaleng wa Selegae wa Rustenburg le mo Mmasepaleng wa Kgaolo wa Bojanala Platinum, mo porofenseng ya Bokone Bophirima. Mmapa wa lefelo o newa mo go Tshwantsho 1.

Impala e na le Dithebolelo tsa go Dira Tiro mo Tikologong (*Environmental Authorisations* (di-EA)) le laesense go ya ka Mineral and Petroleum Resources Development Act, 28 wa 2002 (MPRDA), National Environmental Management Act, 107 wa 1998 (NEMA), National Water Act, 36 wa 1998 (NWA), National Environmental Management: Waste Act, 59 wa 2008 (NEM: WA) National Environmental Management: Air Quality Act, 39 wa 2004 (NEM: AQA).

Khompolekese ya Shaft 16 ya Impala e kwa polasing ya Reinkoyalskraal 278 JQ mme e na le shafote e kgolo e e kgonang go fitlha kwa mafelong a a kafa tlase, bolatlhelo jwa matlapa a a latlhiwang (waste rock dump [WRD]) le mafelo a koelwang dilo mo go one, le ditirelo tsa tshegetso.

E le karolo ya thulaganyo e e tsweleng ya moepo, Impala e lemogile gore go tlhokega bopakelo jwa dikolo jo bongwe mo madirelong go direla palo e e oketsegang ya babereki ba kwa Khompolekeseng ya Shaft 16 ba ba dirisang dikoloi tsa bone. Malebana le seno, Impala e kopela go atolosa lefelo la bopakelo jwa dikoloi.

#### BOIKAELELO JWA TOKUMENTE ENO

Tokumente eno e rulaganyeditswe go go itsise kaga:

- Porojeke e e koelwang;
- Ditsela di sele tsa porojeke eno ke tsa go akanyetsa;
- Tikologo ya motheo ya ditshedi le tse eseng ditshedi, setso le ikonomi le batho ya porojeke eno;
- Ditsamaiso tsa tshekatsheko ya tikologo tse di dirisiwang;
- Kafa ditshedi le tse eseng ditshedi, setso le ikonomi le batho di ka nngang tsa amega ka teng le tshwaelo ya monalekitso e e amanang le tsone; le
- Kafa o ka nayang tshwaelo ka teng ka tiro ya tshekatsheko ya tikologo.

#### TIRO YA THEBOLELO YA GO DIRA TIRO MO TIKOLOGONG

Pele ga tshimololo ya porojeke e e kopelwang go tlhokega tse di latelang:

- Environmental Management Programme (EMPr) e e fetotsweng go ya ka Karolo 102 ya MPRDA e e newang ke bolaodi jo bo tshwanelang.
- EA go ya ka NEMA malebana le ditiro tsa mo go Kitsiso 1 e e Kwadisitsweng (Government Notice Regulation (GNR) 983 wa 2014), o o fetotsweng, e e dirilweng ke bolaodi jo bo tshwanelang. Meo ya Environmental Impact Assessment (EIA) o o malebana ke Government Notice Regulation (GNR) 982 ya 4 Morule 2014, o o fetotsweng.

Tiro ya tshekatsheko ya tikologo e le kgato ya pele ga go dira kopo, kgato ya Pego ya Tshekatsheko ee Tlwaelegileng (Basic Assessment Report [BAR]) le kgato ya tlhatlhobo ya bolaodi jo bo tshwanelang. SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd (SLR), feme e e ikemetseng ka nosi ya bagakolodi ka tsa tikologo, e tlhomilwe ke Impala go laola tiro ya EA.

#### SEABE SA GAGO:

Go lemogilwe fa o le motho yo o nang le kgatlhego le/kgotsa yo o amegang [I&AP] yo o ka nngang a batla go itsisiwe ka porojeke e e kopelwang le go tshwaela ka tiro ya tshekatsheko ya tikologo le dipego.

O na le tshono ya go sekaseka tokumente eno le go naya SLR ditshwaelo tsa gago tsa ntlha gore di tsenngwe mo tironng ya tshekatsheko ya tikologo.

Gape o tlile go newa tshono ya go sekaseka le go tshwaela ka BAR. Ditshwaelo tsotlhe di tlile go rekotiwa le go tsenngwa mo dipegong tse di neilweng bolaodi jo bo tshwanelang gore go dirwe tshwetso.

#### DITHIBELO TSA COVID-19:



Ka baka la dithibelo tsa COVID-19, go tlile go dirisiwa dithulaganyo tsa mo inthaneteng le tsa dijithale go buisana le bo-I&AP.

#### TSELA YA GO TSBOGA:

Ditsibogelo tsa tokumente eno di ka romelwa go ya ka pampiri ya ditshwaelo e e tshwaragantsweng le eno le/kgotsa ka go buisana le motho yo o kwadilweng fa tlase.

#### YO GO TSHWANETSENG GA IKGOLAGANNGWA LE ENE:

Rizqah Baker  
Mogala: (011) 467 0945 le/kgotsa  
Mog: rbaker@slrconsulting.com



- Legend**
- Towns / Villages
  - Main Roads
  - Power Line
  - +— Railway Line
  - Rivers
  - Dams
  - Impala Surface Use Area

0 0.5 1 Kilometers  
 Scale: 1:30 000 @ A3  
 Projection: Transverse Mercator  
 Datum: Hartbeeshoek, Lo 27

Impala Platinum Limited

Setshwantsho 1  
 Mmapa wa Lefelo

**SLR**  
 SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd  
 P O Box 1596, Cramerview, 2060, South Africa  
 Tel: +27 (11) 467-0945 Fax: +27 (11) 467-0978

## PONOKAKARETSO YA DITIRO TSE DI LENG TENG

Mo nakong eno Impala e tsamaisa Khompolekese ya Shaft 16 e e nang le ya Impala e kwa polasing ya Reinkoyalskraal 278 JQ mme e na le shafote e kgolo, le shafote e e ntshang le go tsenya mowa mo moepong, bolatlhelo jwa matlapa a a latlhiwang, mekowa ya tse di tswang mo meopong le ditirelo tse di farologaneng tsa botlhokwa tsa tshegetso, go akaretsa dikago tsa diofisi, mabentlele le mafelo a go paka dikoloi.

Lefelo le go pakiwang dikoloi mo go lone gone jaana le mo molelwaneeng wa Khompolekese ya Shaft 16 mme e na le mafelo a bopakelo jwa dikoloi a le 919. Lefelo le go pakiwang dikoloi mo go lone gone jaana ke la babereki ba gone jaana ba ba 6430 ba ba berekang kwa Khompolekeseng mme ke ya 14% fela ya babereki ba ba leng gone jaana.

## PONOKAKARETSO YA POROJEKE E E KOPELWANG

Impala e kopela go atolosa lefelo la gone jaana bopakelo jwa dikoloi ka mafelo a mangwe a bopakelo jwa dikoloi a a khurumeditsweng a le 672. Katoloso e e kopelwang e tla dirwa mo mololwaneng wa Lefelo le go Nang le Tetelelelo ya go Batla Diminerala (*Mining Right* [MR]) ya Impala, mme e le ka kwantle ga molelwane wa gone jaana wa Khompolekese ya Shaft 16 mme e tla nna sebaka sa diheketara di ka nna 2.5. Boalo jwa porojeke e e kopelwang bo bontshiwa mo go Setshwantsho 2.

Tiro yotlhe ya go atolosa bopakelo jwa dikoloi e akaretsa tse di latelang, mme e se tsone fela:

- Go epiwa le dirwa ga ditepisi tsa motheo go tsamaisana le ditshwantsho tse di dimeletsweng tsa melao ya boinjiniere/kago;
- Dipolane tsa ditiro tsa konkoreiti le tsa taolo ya boleng;
- Ditshipi tsa kago le masenke a borulelo; le
- Ditiro tsa go tsennngwa ga diphaephe, tsa motlakase le tsa ka kwantle gammogo le legora la fense ya diphaliseiti, mosele wa go ntsha metsi a morwalela, dipale tsa dipone, taolo ya tshireletso le tsa go tsena mo lefelong.

Lobaka lwa kgato ya go agiwa ga porojeke e e kopelwang lo lekanyediwa go nna dikgwedi di ka nna 12. Go tlile go batlilwa batho ba ka nna 45 go oketsa babereki ba ba ntsheng ba le teng mo kगतong ya kgato, ka go dira jalo go nwa ditshono tsa ditiro tsa banalekitso le ba ba senang kitso. Ditshono tsa go reka dilo di tla nwa batho ba mo lefelong leo, go kafa go tlhokegang ka gone.

## PUELELO YA POROJEKE ENO

Tiro e e dirwang ga jaana ya gore Khompolekese ya Shaft 16 e felele e eme sentle e akaretsa go okediwa ga babereki go tloga go ba le 6430 go ya go ba le 6930. Malebana le seno, mme e le karolo ya thulaganyo e e tswelelang ya moepo, Impala e lemogile gore go tlhokega bopakelo jwa dikoloi jo bongwe mo madirelong go direla palo e e oketsegang ya babereki ba ba tlang mo Khompolekeseng ya Shaft 16 ka dikoloi tsa bone.

Mo godimo ga moo, boikaelelo jwa go kopela katoloso ya lefelo la bopakelo jwa dikoloi ke go tokafatsa boitekanelo, pabalelo le tshireletso ya babereki ba Impala, ka go dira gore ba nne le mafelo a bopakelo jwa dikoloi a a nang le pabalasego, tshireletsego le a a nang le borulelo.

## DI SELE KA POROJEKE ENO

- **Lefelo:**Go lemogilwe fa lefelo le le kopelwang leno la bopakelo jwa dikoloi le tlhokega ka baka la botlhokwa jwa go nna gaufi le Khompolekese ya Shaft 16, gammogo le go nna gaufi le tsela e kgolo ya go tsena moo.
- **Thulaganyo:**Ditsela di sele tsa thulaganyo di akaretsa go rulaganngwa sesha ga boalo jwa lefelo la bopakelo jwa dikoloi. Malebana le seno, diphaephe tsa metsi tse di kafa tlase ga lefatshe tsa Magalies le mogala wa motlakase o o mo lefelong leno gone jaana di ne tsa tilwa.



Setshwantsho 2: Boalo jwa Porojeke e e Kopelwang

## PONOKAKARETSO YA TEKANYO YA DITSHEDI LE TSE ESENG DITSHEDI

- **Popego ya Lefatshe:** Impala e lefelong la *Bushveld Igneous Complex* (BIC) la *Rustenburg Layered Suite* (RLS).
- **Tlelaemete:** Lefelo la porojeke e e kopelwang le mo Kgaolong ya Tlelaemete ya Nagagodimo, e e nang le dipaka tsa pula tse go nnang le matsubutsubu le le metsi a omelelang ka bonako mo go lone le dithemperetšhara e e magareng.
- **Thulaganyo ya Tlhago ya Lefatshe:** Lefelo porojeke e e kopelwang ka kakaretso ke lefelo le le namaletseng.
- **Bokgoni jwa mmu le lefatshe:** Dipopego tsa mmu wa mo lefelong la porojeke e e kopelwang ka kakaretso o rulaganye sentle, ke mmu o o seng kwa teng thata o o seloko.
- **Mefutafuta ya diphologolo:** Lefelo la porojeke e e kopelwang le mo lefelong la mofuta wa dimela tsa Ditlhare tse di Mitlwa tsa Marikana le le nang le dipowa tse di tlhatlogang le go welela le dithotana tse di seng ditelele thata. Lefelo la porojeke e e kopelwang ga le mo Mafelong a a Nang le Mefutafuta ya Dipologolo kgotsa Mafelo a a Tshegetsang Tsalano ya Ditshedi.
- **Metsi a a fa godimo ga lefatshe:** Metsi a lefelo la tikologo ya porojeke e e kopelwang a ntshiwake Mogobe wa Nako eo (Quaternary Catchment) wa A22H o o mo kgaolong ya Limpopo A ya kelelo ya metsi. Ga go na mesele ya metsi mo lefelong la porojeke e e kopelwang, lefa go ntse jalo, kholobete ya go elela ga metsi a morwalela, e e kwa bophirima jwa Kgato 1, e tsamaya kafa tlase ga tsela e kgolo ya go tsena mo lefelong leno ya taolo ya metsi a morwalela. Ga go a lemogiwa megojwana mo mafelong a porojeke e e kopelwang.
- **Metsi a a kafa tlase ga lefatshe:** Bontsi jwa dipetse tsa batho tse di mo tikologong ya lefelo la porojeke e e kopelwang le mo lefelong bogodimo jwa lefatshe jo bo dirisiwang jwa Impala di dirisediwa go laola metsi a a kafa tlase ga lefatshe, fa tse dingwe di dirisediwa metsi a a dirisiwang mo magaeng, go nosetsa kgotsa go nosa diruiwa. Lefa go ntse jalo, ka kakaretso tiriso ya metsi a a kafa tlase ga lefatshe a a dirisiwang mo magaeng e lekanyeditswe ka gonne batho ba motse wa lefelo leo ba kgona go bona metsi a dipompo.
- **Boleng jwa mowa:** Impala e mo lefelong la selekanyo se se kwa godimo sa kgotlelo ya mowa ka baka la meepo e e bapileng le yone, dipolante tsa madirelo, melelo e e dirisiwang mo matlong le digase tse di tswang mo dikoloing. Boleng jwa mowa jwa mo lefelong la porojeke eno bo amiwa ke ditiro tsa kwa Khompolekeseng ya Shaft 16 tse di tshwanang go dirisiwa ga dimatheriale mo WRD le digase tse di tswang mo megatleng ya dikoloi.
- **Modumo:** Selekanyo sa modumo mo selekanyong se segolo sa lefelong leno se okediwa ke ditiro tse di dirwang mo moepong le pharakano ya dikoloi mo lefelong leo. Modumo o montsi mo lefelong la porojeke e e kopelwang ke wa pharakano ya dikoloi tsa mo lefelong elo le ditiro tsa kwa Khompolekeseng ya Shaft 16.
- **Ponalo ya Lefelo:** Sebopego sa lenaga la lefelo le legolo ke dipoa tse di tlhatlogelang le go welela, dithotana, matlo a batho ba metse eo le dikago tsa moepo. Go na

le mogala wa motlakase o o kgabaganyang lefelo la porojeke e e kopelwang. Go tsewa fa ponalo ya lefelo leno e ntle go le kalo.

## PONOKAKARETSO YA TEKANYO YA TSA SETSO

- **Mafelo kgotsa dilo tsa setso/boswa:** Lefelo leno le mo Bakenveld Legare e go nang le mefuta e e farologaneng ya dilo tsa boswa gammogo le mafelo a bogologolo jwa nako ya didirisiwa tsa matlapa le metlha ya didirisiwa tsa tshipi.
- **Mafelo a bogologolo jwa goo lowe:** Kafa tlase mo lefelong leno go na le BIC ya RLS mme ga go na dilo tsa bogologolo jwa goo lowe tse di mo popegong eno ya lefatshe e e kafa tlase.

## PONOKAKARETSO MOTHEO WA IKONOMI LE BATHO

- **Ikonomi le batho:** Lefelo leno ka kakaretso le na le selekanyo se se kwa godimo sa letlhoko la tiro mme meepo e le yone fela e nayang batho ditiro. Seemo sa gone jaana se bontsha gore go na le batho ba selekanyo se se rileng ba ba tlang mono se se bakang tlhalelo ya matlo le ditirelo.
- **Tiriso ya lefatshe:** Ka kakaretso, lefelo la Impala MR ka kakaretso le na le temothuo, metse, ditiro tsa moepo le sekgwa. Metse ya Kanana le Khompolekese ya Shaft 16 e bapile le lefelo la porojeke e e kopelwang.

### KAFA DITSHEDI LE TSE ESENG DITSHEDI, TLHAGO LE IKONOMI LE BATHO BA KA NNANG BA AMEGA KA GONE

Ka baka la mofuta wa porojeke e e kopelwang, go lebeletswe gore tse di latelang e nne tsone fela tse di amegang:

- Mefutafuta ya Ditshedi tse di Nnang mo Lefatsheng; le
- Mafelo a setso/boswa.

Malebana le seno, dipatlisiso tsa banalekitso tsa go sekaseka kafa porojeke e e kopelwang e tlleng go ama mefutafuta ya ditshedi tse di nnang mo lefatsheng ka teng le mafelo kgotsa ditso tsa setso/boswa di tllie go dirwa e le karolo ya tiro ya go sekaseka tikologo.

Go lebeletswe gore porojeke e e kopelwang ga e na go ama tse di latelang go le kalo; lefa go ntse jalo, go tla dirwa ditshekatsheko tsa maikutlo e le karolo ya tshekatsheko ya tikologo:

- Bokgoni jwa mmu le lefatshe;
- Metsi a a fa godimo ga lefatshe;
- Boleng jwa mowa;
- Modumo;
- Ponalo
- Ikonomi le batho; le
- Tiriso ya lefatshe

**TIRO YA THEBOLELO YA GO DIRA TIRO MO TIKOLOGONG**

Tiro ya tshekatsheko ya tikologo e naya tshedimotsetso e e maleban ale dikarolo tsa tsamaiso le tikologo e e dirwang mo go yone. E lemoga le go sekaseka, e dirisana le bo-I&AP, go amega ka tsela e e sa siameng le e e siameng ga ditshedi le dilo tse eseng ditshedi, tsa setso le ikonomi le batho (**Dinako tsa botlhokwa tsa go tshwaela ga bo-I&AP di bontshiwa ka mokwalo o o bouluo fa tlase**). Tiro ya tshekatsheko ya tikologo le dipego ka dikgato tsa taolo tse di tlhokegang go fokotsa dikamego ka selekano se se amogelesegang mme e akaretsa tse di batlegang mo dithulaganyong tsa go baya leitlho (fa go tlhokegang). Dikgato tsa tiro eno le ditekanyo tsa nako di nwa fa tlase.

**KGATO 1 - Kgato ya pele ga kopo (Moranang - Phatwe 2021)**

- Phuthego ya pele ga kopo ya go bona gore ke bolaodi bofe jo go tshwanelang (DMRE & Department of Economic Development, Environment, Conservation and Tourism (DEDECT)).
- Go bona bo-I&AP le tlhabololo ya dathabeisi ya porojeke e e tsamaisanang le bone.
- **Diphuthego tse di kgethegileng le bo-I&AP ba botlhokwa**
- **Go itsise bo-I&AP ka porojeke (ka dipapatso tsa mo pampiring ya dikgang, dikitsiso tsa mo saeteng, di-flyer le tokumente eno).**

**KGATO II – Kgato ya BAR (Lwetse - Nngwanaatsele 2021)**

- Go romelwa ga kopo ya NEMA kwa bolaoding jo bo tshwanelang.
- Go kwalwa ga BAR le Tshobokanyo e e sa Tlhaloganyesegang Bonolo (*Non-Technical Summary* [NTS]).
- **Diphuthego tse di kgethegileng tsa pegelo le bo-I&AP ba botlhokwa**
- Go tlhomijwa ga diphousetara le go abiwa ga di-flyer mo metseng go itsise bo-I&AP ka dilo tsa botlhokwa tse di bongwneg mo ka tshekatsheko ya tikologo le go ba itsise gore pego e teng go tlhatlhabiwa ke morafe. **Go nwa ga BAR le NTS bo-I&AP (lobaka lwa malatsi a le 30 la tlhatlhobo).**
- Ntšhafatsa BAR ka ditshwaelo tse di amogetsweng ka nako ya tlhatlhobo ya morafe.

**KGATO III – Kgato ya tlhatlhobo ya bolaodi jo bo tshwanelang (Nngwanaatsele 2021 – Moranang)**

- Go romelwa ga BAR kwa bolaoding jo bo tshwanelang gore go dirwe tshwetso (nako ya go dira tshwetso ya malatsi a le 107).
- Go abiwa ga tshwetso ya bo-I&AP.

**TIRO YA GO TSAYA KAROLO GA MORAFE**

Boikaelelo jwa tiro eno ya go tsaya karolo ga morafe ke go itsise bo-I&AP ka porojeke e e kopelwang le go ba naya tshono ya go bua mathata kgotsa matshwenyego a bone ka porojeke e e kopelwang. Tiro ya go tsaya karolo ga morafe e tliile go dirwa go ya ka tse di batlegang mo go Kgaolo 6 ya Melawana ya EIA (GNR 982 wa 4 Sedimonthole 2014, e e fetotsweng).

Ka baka la dithibelo tsa COVID-19, go tliile go dirisiwa dithulaganyo tsa mo inthaneteng le tsa dijithale go dirisana le bo-I&AP. Dithulaganyo tseno di tliile go akaretsa diimeile, WhatsApp, SMS, diphousetara, le go kgona go tsena mo webosaeteng ya SLR e e sa tlhokeng deitha e go ka kgona go bonwa dipego mo go yone. Maina a bo-I&AP ba ba tlhophetsweng porojeke eno e e kopelwang ba ba tshwaraganeng le tiro ya thebolelo ya go dira tiro mo tikologong a kwadilwe fa tlase.

**MAINA A BO-I&AP BA BA TSHWARAGANENG LE TIRO YA GO SEKASEKA TIKOLOGO**

**BENG BA LEFATSHE, BADIRISI BA LEFATSHE LE BO-I&AP BA BANGWE**

- Beng tsa beng ba lefatshe ba mo tikologong, badirisi ba lefatshe le diforamo tsa motse;
- Ditheo le mekgatlho e e seng ya puso;
- Meepo ya mo tikoloong le diintaseteri; le
- Ditheo tse eseng tsa puso ka botlalo.

**BOLAODI JO BO TSHWANELANG**

- DMRE ya Bokone Bophirima.

**BATHATI BA BA TSHWAEANG**

- Lefapha la Dikgwa, Tshwaro ya Ditlhapi le Tikoloko;
- Lefapha la Metsi le Ntsholeswe;
- Lefapha la Temothuo la Bokone Bophirima;
- Lefapha la Bokone Bophirima ler Tlhabololo ya Metseselegae le Tlhabololo ya Lefatshe – gammogo le Mokhomishenara wa Pusetsolefatshe;
- Lefapha la Bokone Bophirima la Ditsela le Ditiro tsa Morafe;
- Lefapha la Bokone Bophirima la Tlhabololo ya Metseselegae, Tikologo le Temothuo;
- Diparaka tsa Bokone Bophirima le Boto ya Bojanala; le
- Kemedi ya Aforika Borwa ya Mafelo le Dilo tsa Boswa.

**BATHATI BA SELEGAE LE DIKGOSI**

- Mmasepala wa Selegae wa Rustenburg (gammogo le mokhanselara wa kgotla yo o maleba);
- Mmasepala wa Kgaolo wa Bojanala;
- Royal Bafokeng Administration/Royal Bafokeng Nation; le
- Foramo ya Puisano le Boetedipele ba Motse wa Moepo.

Tswetswee re itsise fa e le gore go na le batho ba bangwe ba ba tshwanetseng go akarediwa.

**IMPALA PLATINUM LIMITED  
TOKUMENTE YA TSHEDIMOSITSO YA TLHALOSO**

**KATOLOSO E E KOPELWANG YA LEFELO LA GO PAKA DIKOLOI KWA KHOMPOLEKESENG YA SHAFT 16, KWA MOEPONG WA IMPALA PLATINUM, TIRO YA KWA RUSTENBURG**

**SEËTËBOSIGO 2021**

<b>LETLHA</b>		<b>NAKO</b>	
<b>DITLHALOSO TSA BATHO BA BA NANG LE KGATLHEGO LE BA BA AMEGANG</b>			
<b>LEINA</b>			
<b>KGATLHEGO MO POROJEKENG E E KOPELWANG</b>			
<b>ATERESE YA POSO / MMILA</b>			
		<b>KHOUTU YA POSO</b>	
<b>NOMORO YA MOGALA KWA TIRONG/KA NAKO YA TIRO</b>		<b>NOMORO YA FEKESÉ KWA TIRONG/KA NAKO YA TIRO</b>	
<b>NOMORO YA SELULAFOUNO</b>		<b>ATERESE YA IMEILE</b>	
<b>TSWEETSWEÉ NKWADISA JAAKA MOTHÓ YO Ó NANG LE KGATLHEGO LE YO Ó AMEGANG (I&amp;AP) GORE KE KGONE GO AMOGELA TSHEDIMOSITSO GO YA PELE LE DIKITSISO KA NAKO YA TIRO YA TSHEKATSHEKO YA GO AMEGA GA TIKOLOGO</b>			<b>EE</b>
<b>Ó BATLA GO AMOGELA DIKITSISO JANG?</b>			<b>NNYAA</b>
			<b>IMEILE</b>
			<b>LEKWALO LE LE KWADISITSWENG (POSO)</b>

**TSWEETSWEÉ KWALA DITSHWAELO TSA GAGO LE DIPOTSO FA (tswetsweé kgaoganya dipampiri tseno fa o batla go dira jalo)**

**TSWEETSWEÉ TSENYA BADIRI-KANNA/DITSALA/BAAGISANE BA BA LA TELANG JAAKA BO-I&AP MABAPI LE POROJEKE ENO**

Tswetsweé tlatsa diforomo tseno o bo o di romelela:  
 Rizqah Baker  
 SLR Consulting (Africa) (Pty) Ltd  
 Mog: 011 467 0945  
 Imeile: rbaker@slrconsulting.com

**RE LEBOGELA SEABE SA GAGO GO MENAGANE!!**